


CRNA GORA
OPŠTINA DANILOVGRAD



Ščepanović Željko
(prezime, očevo ime i ime)
Danilovgrad
(adresa)
069 058593
(broj telefona)

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM
(organ uprave nadležan za postupanje)

ZAHTEJEV ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

(Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, 51/08, 34/11, 35/13, 39/13))

Obraćam se zahtjevom za izdavanje građevinske dozvole za:

1. Izgradnju STAMBENOG objekta P+0

2. Rekonstrukciju _____ objekta

3. Dogradnja, nadgradnja i adaptacija _____ objekta
(podvući traženo)

Namjena objekta STANOVANJE / 12,0 x 13,50m

Lokacija objekta 2142/1 i 2141/2 KO GLAVICA
(broj katastarske parcele, katastarska opština, opština)

(broj urbanističke parcele, planski dokument)

Investitor _____

Uz zahtjev prilažem:

1. IDEJNI PROJEKAT / GLAVNI PROJEKAT u _____ prijerka

Danilovgrad 27.07.2017
(mjesto i datum)

Željko
(podnosilac zahtjeva)



CRNA GORA
OPŠTINA DANILOVGRAD
*Sekretarijat za urbanizam, komunalne, stambene
poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine*
Broj: 06-up-259
Danilovgrad, 11.08.2017.godine

81410 Danilovgrad, Trg 9. decembar
tel. 020/812-040
tel.fax: 020/ 810-140

e-mail: urbanizamdg@yahoo.com
www.danilovgrad.me

Sekretarijat za urbanizam, komunalne, stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Opštine Danilovgrad, rješavajući po zahtjevu ŠĆEPANOVIĆ ŽELJKA IZ DANILOVGRADA, na osnovu člana 91 stav 1 i člana 93 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi:

R J E Š E N J E

1. **IZDAJE SE INVESTITORU ŠĆEPANOVIĆ ŽELJKU IZ DANILOVGRADA**, građevinska dozvola za izgradnju individualnog stambenog objekta, horizontalnog gabarita 12,0m x 13,50m, vertikalnog gabarita P+0 lociranog na kat. parcelama broj 2142/1 i 2141/2 po listu nepokretnosti broj 1207 za KO Glavica vlasništvo Šćepanović Željka, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Danilovgrad – GUR Danilovgrad.

2. Radovi na predmetnom objektu, biće izvedeni u svemu prema glavnom projektu.

3. Investitor je dužan da sedam (7) dana prije početka gradnje objekta, prijavi radove nadležnom inspeksijskom organu, kao i da najkasnije u roku od sedam (7) dana od dana završetka radova, a prije korišćenja objekta podnese zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole.

4. Investitor je dužan da na mjesto izgradnje objekta istakne tablu sa podacima o izdatoj građevinskoj dozvoli (broj i datum rješenja, podaci o investitoru, izvođaču radova, licu koje je izradilo tehničku dokumentaciju, vodećem projektantu, nadzornom organu, u roku završetka radova i dr.), u roku od sedam (7) dana od dana izdavanja građevinske dozvole.

5. Investitoru prestaje pravo građenja po izdatoj građevinskoj dozvoli, ukoliko ne započne izgradnju objekta u roku od dvije (2) godine od dana izdavanja iste, odnosno ukoliko ne završi radove na izgradnji objekta u roku od tri (3) godine od dana pravosnažnosti iste.

6. Investitor je dužan da prije početka građenja objekta obezbijedi obilježavanje lokacije, regulacionih, nivelacionih i građevinskih linija.

O b r a z l o ž e n j e

Sekretarijatu za urbanizam, komunalne, stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Opštine Danilovgrad, obratio se ŠĆAPANOVIĆ ŽELJKO IZ DANILOVGRADA, zahtjevom broj 06-up-259 od 27.07.2017. godine, za izgradnju individualnog stambenog objekta, horizontalnog gabarita 12,0m x 13,50m, vertikalnog gabarita P+0 lociranog na kat. parcelama broj 2142/1 i 2141/2 po listu nepokretnosti broj 1207 za KO Glavica vlasništvo Šćepanović Željka, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Danilovgrad – GUR Danilovgrad.

U prdmetnom postupku je pribavljena sledeća dokumentacija:

- urbanističko-tehnički uslovi izdati od strane ovog Sekretarijata,
- glavni projekat

- list nepokretnosti broj 1207 izdat od Uprave za nekretnine – Područna jedinica Danilovgrad,
- kopija katastarskog plana izdata od Uprave za nekretnine –Područna jedinica Danilovgrad,
- Uсловna saglasnost i tehnički uslovi Doo „Vodovod i kanalizacija“ br. 08-1899 od 12.07.2017.godine, za priključenje na vodovodnu mrežu
- Rješenje Crnogorskog elektrodistributivnog sistema CG o davanju saglasnosti na priključenje elektro mreže br 30-20-11325 od 03.07.2017.godine,
- Uvjerenje Sekretarijata za imovinu i investicije broj 07-40/1 od 27.07.2017.godine, o izmirenim obavezama po osnovu plaćanja naknade za komunalno opremanje.

Članom 91 stav 1 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata propisano je: „Građevinsku dozvolu za građenje objekta izdaje organ lokalne uprave“.

Članom 93 stav 1 istog Zakona propisano je: “Građevinska dozvola izdaje se rješenjem na osnovu sljedeće dokumentacije: Idejnog projekta, odnosno glavnog projekta sa izvještajem o izvršenoj reviziji, izgrađenih u 10 primjeraka od kojih su sedam u zaštićenoj digitalnoj formi; dokaza o pravu svojine, odnosno drugom pravu na građevinskom zemljištu, ili dokaza o pravu građenja, odnosno drugom pravu na objektu, ako se radi o rekonstrukciji objekta, i kopije plana; saglasnosti, mišljenja i dugih dokaza utvrđenih posebnim propisima; dokaza o uređivanju odnosno u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje i dokaza u pogledu plaćanja naknade za izgradnju regionalnog sistema vodosnadbijevanja na teritoriji opština Crnogorskog primorja; dokaza o osiguranju od odgovornosti investitora i privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je izradilo odnosno revidovalo idejni, odnosno glavni projekat, u skladu sa članom 71 ovog Zakona...”, a stavovima 2 i 3 istog člana, utvrđeno je da stvarni troškovi pribavljanja dokaza po službenoj dužnosti od strane organa nadležnog za izdavanje građevinske dozvole padaju na teret investitora.

Članom 97 istog Zakona propisano je: “Investitor je dužan da građenje objekta započne u roku od dvije godine od dana izdavanja građevinske dozvole. Ako investitor ne započne građenje objekta u roku iz stava 1 ovog člana, prestaje mu pravo građenja objekta po izdatoj građevinskoj dozvoli”, a članom 100 stav 1 tačka 1 propisano je: “ U građevinskoj dozvoli utvrđuje se rok u kom se radovi moraju završiti i to: tri(3) godine od dana pravosnažnosti građevinske dozvole za novi objekat...”.

Ukoliko nadležni organi odnosno institucije ne dostave dokaze koje organ za izdavanje građevinske dozvole pribavlja po službenoj dužnosti u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za njihovo dostavljanje, smatraće se da su saglasni sa revidovanim idejnim odnosno glavnim projektom.

Članom 105 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, propisano je da se građenje objekta može započeti na osnovu građevinske dozvole i revidovanog glavnog projekta.

Rješavajući po navedenom zahtjevu, a na osnovu uvida u spise predmeta ovaj Sekretarijat nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu člana 91 i 93 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Danilovgrad u roku od 15 dana od dana prijema istog. Žalba se predaje preko ovog sekretarijata i taksira sa 5,00 eura administrativne takse.

DOSTAVLJENO:

- Investitoru
- Građevinskom inspektor
- Urbanističkom inspektor
- ⑤ dosijeu
- a/a



SEKRETAR,
Arh. Vasilije R. Otašević, dipl. ing.